



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL  
EDUCATION  
COLLABORATION  
TRUST

Read to Lead  
A Reading Nation is a Leading Nation

2030  
NDP

# **Nzudzanyo na Ndondangudo (Tracker) zwa Pułane dza u Funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho**

**Luambo Lwa Hayani**

**Tshivenda**



**Gireidi ya 1 Themo ya 1**



# Zwi re ngomu

<b>Marangaphanda</b>	<b>1</b>
<b>Thodea dza Pułane dza U funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lwozweaho: Gireidi ya 1 Themo ya 1</b>	<b>2</b>
Zwikili zwa Luambo lwa Hayani ( <i>HL</i> )	2
Magudiswa a Luambo lwa Hayani	2
Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila	3
U thoma Rothini ya U guda Luambo (U vhala na U nwala)	6
Rothini yo Anganywaho ya Vhege ya Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo	7
Nyito dzo Anganywaho dza Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (dzi no fusha thodea dza ATP)	8
<b>Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila</b>	<b>17</b>
<b>Phurogireme ya NECT ya Foniki: Tshivenda Luambo lwa Hayani</b>	<b>18</b>
<b>Muhanga wa Nzudzanyo na Ndondangudo</b>	<b>22</b>
Thero ya 1	23
Thero ya 2	25
Thero ya 3	27
Thero ya 4	29
<b>Phurogireme ya U linga</b>	<b>31</b>
Mutevhemułoli: Luambo lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo ( <i>FP</i> )	31
U linga ha Vhugudisi	32
U shumisa Rubiriki	33
Tshandulelo	34
U linga ha Vhugudisi: Khadi ya Tshikoro	35
Gireidi ya 1 Themo ya 1: Nyito ya U linga ha Fomała ya Sambula	36



# Marangaphanda

Ha Vhadededzi/Vhagudisi Vha Vhuimo ha Muteo,

Dwadze ja COVID-19 lo ri sia ri na khaedu khulu kha zwa pfunzo. Musi ri tshi khou humela kha ‘u funza ho doweleaho’, rothe ri tea u shuma nga vhułali na nga mafulufulu u itela u vha na vhułanzi uri ri vhuyedzedza sisiteme yashu tshiimoni tshayo.

Hezwi zwi do vha na ndeme khulwane kha vhuimo ha muteo, hune vhana vha guda zwikili zwa muteo/murango zwa u vhala na u ñwala. Afrika Tshipembe li lila uri vhone vha lingedze nga nungo dzothe u shomedza vhagudi vhavho nga zwikili two raloho, u itela uri vha si tou guda fhedzi u vhala, vha khunyeledze vha tshi vho kona ‘u vhalela u guda’.

Liñwalwa ili lo itelwa u vha thusa u swikelela tshipikwa hetshi. Musi vha tshi shumisa pułane iyi vha tshi tevhedza sisiteme (thevhekano ya zwithu), ri na fulufhelo ja uri vha do kona u lulamisa zwe zwa khakhiswa nga u xelewla nga tshifhinga tsha u funza na u guda, vha vhuyedzedza vhagudi vhavho kha levele yo vha teaho.

Ri khou dzula ro vha livhutshela u qimisela havho u shuma, u digana na u shumesa he ra lavhelela kha vhone.

A zwi timatimisi uri vha khou fhałta lushaka.

Ri vha tamela mashudu kha themo ino,

**Thimu ya DBE / NECT ya Ndondangudo dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho**



# Thodea dza Pułane dza U funza dza Nwaha (ATP) dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho

- Hu na vhege dza 10 kha ATP dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho dza DBE dza Themo ya 1.
- Vhege dza u thoma dza 2–3 dza Gireidi ya 1 dzi tea u shumiswa fhedzi kha phurogireme ya u lugisela vhagudi u dzhena tshikolo tsha fomaļa.
- Mańwe magudiswa a Gireidi ya Ḷ (Gireidi ya R) a tea u funziwa kha vhege dza 3 dza u thoma u itela u vha na vhutanzi uri zwi no tea u ḥalukanywa (khontsephuti) zwo teaho zwo aluswa kha vhagudi.
- Hu tea u vha na u vanganya ho khwaṭhaho ha ther, nga mańda Luambo na Zwikili zwa Vhutshilo kha vhege dza 2–3 dza u ranga u itela u vha na vhutanzi uri hu fhaṭiwa zwikili zwa u humbula na u shumisa muhumbulo.
- Vhege dza 7–8 dzi no tevhela dzi khethekanywa dza bva saikiļi dza u guda dza 3 kana dza 4.
- Kha saikiļi iñwe na iñwe ya vhege mbili, zwiteńwa (zwipiđa) zwothe zwa u guda luambo (u vhala na u ḓwala) zwi tea u funziwa nga ndila i tevhelaho, hu tshi shumiswa tshifhinga tsha fhasisa tsho avhelwaho:

KUAVHELE KWA TSHIFHINGA TSHA FHASISA KWA CAPS	GIREIDI YA 1	GIREIDI YA 2	GIREIDI YA 3
<b>U thetshesla na U amba</b>	Minete ya 45	Minete ya 45	Minete ya 45
<b>U vhala na Foniki</b>	Awara dza 4 na minete ya 30	Awara dza 4 na minete ya 30	Awara dza 4 na minete ya 30
<b>Muńwalo</b>	Awara ya 1	Minete ya 45	Minete ya 45
<b>U ḓwala</b>	Minete ya 45	Awara ya 1	Awara ya 1
<b>GUŁE</b>	AWARA DZA 7	AWARA DZA 7	AWARA DZA 7

## Zwikili zwa Luambo lwa Hayani (HL)

- ATP dza U thivha Tshifhinga Tsha U funza Tsho Lozweaho dza HL dzo dzudzanywa uri dzi sumbedze zwikili zwine vha tea u fhaṭa kha tshiteńwa (tshipiđa) tshińwe na tshińwe tsha luambo. vhadededzi / vhagudisi
- Zwi na ndeme uri vha dzhiele nzhele uri kha vhege dzińwe na dzińwe mbili, zwikili zwine zwa tea u aluswa zwi anzela u fana kha tshiteńwa tsho tiwaho, ngauralo, hu na u dovholola hunzhi u itela u alusa na u khwaṭhisa zwikili.

## Magudiswa a Luambo lwa Hayani

- Kha vhege dzińwe na dzińwe mbili, vhadededzi / vhagudisi vha tea u nanga ther.
- Ndi ther, yeneyi ine ya ḥalusa magudiswa a saikiļi.
- Sa tsumbo, arali mudededzi / mugudisi a nanga ther ya '**Roṭhe ri a dzhena tshikolo**', zwi amba uri magudiswa othe a tea u yelana na ther, iyi, hu tshi katelwa:
  - a Divhaipfi** ine ya khou funziwa, tsumbo: **vhala; ḥumanya; vhambedza; guda; Tshaina; gireidi ya u thoma**, nz.
  - b Zwidade kana nyimbo** dzine dza funziwa, tsumbo: **Tshikolo tshi tshi bva**

- c Tshitor i tsha **u vhala khathihi na vhagudi** tshi no khou vhaliva, tsumbo: Tshitor i tshi re na thoho i no ri: **Gireidi ya u thoma Afrika Tshipembe na Tshaina.**
- d **Nyito ya u ñwala** ine vhagudi vha tea u ita, tsumbo: **Olani tshifanyiso tshi no sumbedza zwine vhagudi vha ita Tshaina.**

## Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila

- Phurogireme ya foniki na u vhala ha tshigwada hu na u sumbiwa ndila, ndi one magudiswa e othe ane a si yelane na ther.
- U itela u kona u guda u vhala, vhagudi vha tea u gudiswa mibvumo ya luambo i tshi tou tevhekana nga ngona, khathihi na u i vanga na u i fhandekanya.
- U bva afho, vha tea u ita ndowendowe ya u vhala maipfi na zwitor i vha tshi shumisa ndivho yavho ya mibvumo (foniki) kha u bula maipfi.

**Kha ri vhone uri ndi zwikili zwifhio na magudiswa afhio zwe zwa dodombedzwa kha ATP ya Gireidi ya 1 Themo ya 1:**

MANWELEDZO A ATP YA U THIVHA TSHIFHINGA TSHA U FUNZA TSHO LOZWEAHO GIREIDI YA 1	
Themo ya 1	
U THETSHELESA NA U AMBA	
Mugudi:	
1	U fhindula mbudziso dzi no yelana na zwododombedzwa zwa vhuñe.
2	U topola zwi no fana na zwi sa fani a tshi shumisa ñivhaipfi yone.
3	U livhanya (metshisa) zwi no yelana, na u vhambedza zwithu zwi sa fani.
4	U thetshelesa ndaela dzi sa kondi (rothini dza kilasini) a fhindula nga ngona.
5	U thetshelesa zwitor, zwidade, zwirendo na nyimbo a tshi sumbedza dzangalelo, nahone u a ita matambwa a zwipiña zwa tshitor, luimbo kana tshidade.
6	U a kona u ɻalukanya zwidodombedzwa zwe a nanguludza (zwa fhaña na fhaña) kha ɻhalutshedzo ya oraña.
7	U thetshelesa a sa dzheneleli, a tshi sumbedza u ɻhonifha muambi.
8	U ita zwirendo na zwidade nahone u zwi edzisela nga nyito.
9	U amba nga tshenzhelo ya ene muñe.
10	U amba nga zwifanyiso zwi re kha phosíra, kha tshati dza ther, kha bugu.
11	U tevhekanya zwifanyiso zwi no yelana na tshitor, na u anetshela thevhekano ya zwiwo nga u tou toolola tshitor itshi.
12	U khethekanya zwithu zwi tshi ya nga kukhethekanye kwawe.
13	U thetshesa thaidzo a nea thandululo.
14	U ɻalusa zwithu zwi tshi ya nga mivhala, muelo/saizi, tshivhumbeo khwalithi, hu tshi shumiswa maipfi o teaho.
15	U thetshelesa zwidodombedzwa zwi re kha tshitor a fhindula mbudziso ɻhalutshedzwa.

## FONIKI

### **Tsivhudzo ya mudededzi / mugudisi:**

- Kha vha vhe na vhučanzi uri vha fhača na u čukukanya maipfi:
  - Nga kubulelwe (u čalukanya mibvumo.)
  - Nga kubulelwe na nga u vhona (foniki.)

Mugudi:

- 1 U shela mulenzhe kha nyito dza orala dza kičasi yothe dza u čalukanya mibvumo ya foniki.
- 2 U fhambanya mibvumo ya u ranga ya maipfi a tshi shumisa kubulelwe kwayo.
- 3 U khethekanya mafhungo a orača a bva maipfi o imaho nga othe.
- 4 U vho thoma u čalukanya uri maipfi o vhumbiwa nga mibvumo.
- 5 U čalukanya mibvumo i re mathomoni a maipfi
- 6 U pačukanya maipfi a madungo manzhi a bva madungo.
- 7 U topola maipfi a re na mutevhetsindo e kha zwidade na zwirendo zwi no čivhea.
- 8 U topola vhushaka vhukati ha maledere na mibvumo zwa maňwe a maledere a ledere Čithihi.
- 9 U thoma u fhača maipfi mapfufhi hu tshi shumisa mibvumo ye vha guda.
- 10 U thoma u shumisa muvanganyo kha u fhača maipfi.

### **11 U čalukanya na u vhala:**

- a Maňwe a maipfi a alifabethe – maledere a re kha dzina Čawe, themba dici tshi tevhelwa nga pfalandothe, sa nd-i-vh-u-h-o = ndivhuho.

## MUŃWALO

U lugela:

Mugudi:

- 1 U ita zwidade zwa nyito dza minwe.
- 2 U tambo mutambo wa u posana na u gavha a tshi shumisa zwiputo zwa Čawa (binibege) na bola khulwane.
- 3 U bveledza vhutumani ha tshanda na mačo nga nyito dza u ola nga pennde, u kherula mabammbiri, u tshea na u tevhedzela (u čhireisela.)
- 4 U ola phetheni: zigi-zaga, phetheni dza u tsitsa (vethikhača.)
- 5 U tevhedzela midzedze (mitalo) i sa kondi ya phetheni dza zwifanyiso.
- 6 U vhumba maledere a tshi shumisa muvhili wawe musi vhe kha phere kana e ēthe.
- 7 U vhumba maledere a tshi shumisa pennde ya minwe, bulatsho ya u pennde, na khirayoni dza mapfura (dza phula).
- 8 U fara khirayoni nga ngona na u ola ngadzo.
- 9 U bveledza vhukoni ha u čalukanya masia.
- 10 U vhumba mimodele ya maledere na zwithu nga vumba Ča ole (plasticine) kana vumba Ča u tambisa.
- 11 U tevhedzela mudzedze wa dzina Čawe he ha sumbedzwa mathomo one na sia Ča kutshimbilele kwa muńwalo (u buđa.)
- 12 U tevhedzela dzina Čawe kana khophi dzađo.

Themo ya 1:

- 1 U ita ndowenđowe dza u fara na u tshimbida khirayoni na penisela.
- 2 U kona u vhumba maledere matuku nga ngona a tshi shumisa u buđa ho livhaho kha sia Čo teaho.
- 3 U Čwalulula (kopolola) maipfi mapfufhi na mafhungo zwi no bva kha dzileibuļu, phosītara na bodo ya tshoko.

## **U VHALA NA VHAGUDI HU NA U SUMBIWA NDILA**

### ***Notsi dza mudededzi / mugudisi :***

- *Kha vha vheye vhagudi kha zwigwada zwa vhukoni ha u vhala hu no lingana.*
- *Kha vha nange mañwalwa/bugu dza levele yo teaho tshigwada tshiñwe na tshiñwe.*
- *Kha vha thetshelese musi muñwe na muñwe a re kha tshigwada a tshi vhala e eþhe vha mu thuse musi a tshi khou vhala.*

Mugudi:

- 1** U vhalela n̄ha zwe a ñwala ene muñe e kha tshigwada tshi no khou sumbiwa ndila nga mudededzi, tshigwada tshoþhe tshi vhala tshiþori tshithihi.
- 2** U tou fombe kha u dikhouda mibvumo.
- 3** U thoma u fhaþa ðivhaipfi ya maipfimaðowelwa.

## **U VHALA E ETHE (NGA ETHE)**

Mugudi:

- 1** U vhala bugu ya zwifanyiso.
- 2** U vhala nga eþhe a tshi itela u ðiphiña, a tshi fhenda masiaþari nga ngona khathihi na u sumbedza u þonifha bugu

## **U VHALA NA VHAGUDI**

*U ðiimisela, zwikilizwirangeli zwa u vhala:*

Mugudi:

- 1** U farela bugu n̄ha musi a tshi vula masiaþari nga ndila yo teaho.
- 2** U alusa ndivho ya muteo ya zwibveledzwa zwo ganndiswaho.
- 3** Vhukoni ha u þalukanya masia, sa tsumbo, u thoma u vhala a tshi thoma phandä, u vhala a tshi bva kha tshamonde a tshi ya kha tsha u þa, ngauralo ngauralo.
- 4** U shumisa zwifanyiso kha u bvumba/u humbulela zwine tshitor tsha amba: “u vhala” tshifanyiso.
- 5** U þalukanya vhushaka vhu re vhukati ha mibvumo na maþedere na maipfi.
- 6** U rera nga kufarelwe kwa bugu na u dzi vhavhalela.
- 7** U vho thoma u þalukanya uri maipfi a vhumbiya nga mibvumo.
- 8** U vhala bugu khulwane kana mañwalwa (tshibveledzwa) mañwe vho a re na maþedere madenya sa kiþasi yoþhe vhe na mudededzi.
- 9** U tou fombe kha ndivho ya zwibveledzwa zwo ganndiswaho.

*Gireidi ya 1:*

- 10** U shumisa khvara na zwifanyiso zwa bugu kha u bvumba/u humbulela.
- 11** U tou fombe kha zwiteñwa zwa mañwalwa (zwifhaþamañwalwa), tholokanyonðivho, na phetheni dza luambo.

## U ñWALA

### **Notsi dza mudededzi / mugudisi:**

- Kha vha shumise nyito dza u ñwala ha tshigwada kha u sumbedza maitele a u ñwala (u pulana, mvetomveto na u andadza.)
- Kha vha ñee vhana fureme ya u ñwala i no ðo vha thusa u ñwala zwitiori zwavho.

Mugudi:

- 1 U vhekanya zwifanyiso zwa maipfi a yelanaho nga pfanapheledzo.
  - 2 U kopolola maledere na mbalo zwi re vhuponi ha kiñasini musi a tshi khou ‘ñwala.’
  - 3 U na mukovhe kha u ñea mihibulo musi wa U ñwala na Vhagudi ha tshitiori tsha kiñasi tsho rekholiwoha nga mudededzi u itela u sika mañwalwa maswa a u vhala a kiñasi.
- 4 U ita mishumo ya u ñwala i no katela u pulana, mvetomveto na u andadza:**
- a U ola zwifanyiso a tshi pfukisa mulaedza malugana na tshenzhelo ya ene muñce a ñwala na khephusheni.
  - b U kopolola na u ñwala dzina ñawe, maipfi mapfufhi na mafhungo mapfufhi zwi tshi bva kha dzileibulu, phositaro, bodo ya tshokho na zwe mudededzi vha ñwala.
  - c U kopolola fhungo ñithihi ña nyusi li tshi bva kha bodo.

## U thoma Rothini ya U guda Luambo (U vhala na U ñwala)

- Iñwe ya ndila dza khwiñesa dza u vha na vhuñanzi ha u shumisa zwavhuđi tshifhinga tsho avhelwaho lune vha funza zwikili zwoñthe zwi re kha ATP, ndi u thoma rothini ya u guda luambo.
- Afho fhasi hu na rothihi ya vhege nga vhege ye ya anganywa (dzinginywa), ine vha nga i shumisa kha saikili ya vhege mbili.
  - Rothini iyi i shumisa TSHIFHINGA TSHI RE FHASISA kha Luambo lwa Hayani (awara dza 7.)
  - Heyi rothini yo itiwa uri i shumisee kha gireidi dzoñthe.

## Rothini yo Anganywaho ya Vhege ya Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo

DUVHA	TSHITENWA/TSHIPIDA	NYITO	TSHIFFINGA: GUTE	TSHIFFINGA: L&S	TSHIFFINGA: R&P	TSHIFFINGA: HW	TSHIFFINGA: W
<b>Musumbuluwo</b>	<b>U THETSHLESA NA U AMBA</b>	Nyito dza orala.	Minete ya 15	Minete ya 15			
	<b>MUÑWALO</b>	U linga hu si ha fomala.	Minete ya 30				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi.	Minete ya 15				
	<b>U ÑWALA</b>	U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga.	Minete ya 30				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni / U vhala nga tshigwada ha u tou sumbiwa nđila.	Minete ya 30				
<b>Łavhuvhili</b>	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Kha vha funze mibvumi miswa na maipfi maswa.	Minete ya 15				
	<b>MUÑWALO</b>	Kha vha funze ledere liswa na maipfi maswa.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
<b>Łavhuraru</b>	<b>U THETSHLESA NA U AMBA</b>	Nyito dza orala.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Kha vha funze mibvumi miswa na maipfi maswa.	Minete ya 15				
	<b>MUÑWALO</b>	Kha vha funze ledere liswa na maipfi maswa.	Minete ya 15				
	<b>U ÑWALA</b>	U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
<b>Łavhuna</b>	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Nđowendowe ya foniki / mibvumo.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
<b>Łavhutānu</b>	<b>U THETSHLESA NA U AMBA</b>	Nyito dza orala.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Nđowendowe ya foniki.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi.	Minete ya 15				
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni.	Minete ya 30				
			<b>Awara dza 7</b>	Minete ya 45	<b>Awara dza 4</b>	Awara ya 1	Minete ya 45

Vha a kona u zwi vhona uri tshifhinga tshe tsha avhelwa tshiteñwa tshiñwe na tshiñwe tsho tea?

## Nyito dzo Anganywaho dza Luambo Lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (dzi no fusha ḥoddea dza ATP)

- Ngauri hu tea u aluswa zwikili zwinzhi zwinzhi zwi no fana, u nga vha muhumbulo wavhuđi u ita nyito dzi no fana kana u yelana vhege iñwe na iñwe.
  - Hezwi zwi ita uri vha vhe na vhužanzi uri vha gudisa zwikili zwothe zwi no ḥodiwa nga ATP.
  - Zwi dovha hafhu zwa ita uri u funza na u guda zwi shume zwavhuđi, ngauri arali vhone na vhagudi vha vhuya vha ḥalukanya nyito idzi, a vha tshinyi tshifhinga vha tshi khou ḥalutshedza.
- Pułane i re afho fhasi i vha anganyela nyito dzo vhekanywaho nga sisiteme dzine vha nga dzi ita vhege iñwe na iñwe u itela u fusha ḥoddea dza ATP.
- Hune ha tea u funziwa zwikili zwo tiwaho kana magudiswa o tiwaho (u ya nga ATP) nyito dza u funza izwi zwithu na dzone dzi tea u katelwa henefha.
- Mulaedza: Vhadededzi / vhagudisi vha tea u shumisa nyito dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE he zwa tea.

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO)
Musumbuluwo	<b>U THETSHELESA NA U AMBA</b>	Nyito dza oraļa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ḥivhadze therō.</li> <li>Kha vha funze maipfi a 3 a ḥivhaipfi ya therō.</li> <li>Kha vha funze luimbo kana tshidade.</li> </ul>
	<b>MUŃWALO</b>	U linga hu si ha fomaļa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ite u linga hu si ha fomaļa u itela u vhona arali vhagudi vha tshi kha ḥi elelwa mibvumo na maipfi e a funziwa kale.</li> <li>Kha vha ri vhagudi vha ḥwale maipfi a 10 e a ḥusiwa kha ngudo dza foniki na kha maipfimađowelwa.</li> <li>Kha vha ite na u ḥola muńwalo – kuvhumbelwe kwa maledere, madanzi, zwikhala (mavhaka)</li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi THANGELAUVHALA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thangelauvhala.</li> <li>Kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwi no bva kha tshiṭori.</li> <li>Kha vha ri vha ambe nga zwi no khou bvelela.</li> <li>Kha vha ri vha bbumbe (u humbulela.)</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO ANGANYWAHO (DZINGINYWAHO)
Musumbuluwo	<b>U ñWALA</b>	U ñwala na vhagudi na u ñwala nga maga: U PULANA NA U ITA MVETOMVETO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha vhudze vhagudi t̄hoho ya u ñwala ngayo.</li> <li>• Kha vha vhudze vhagudi mushumo wa u ñwala we vhone vha vha nangela, tsumbo: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U ola zwifanyiso a tshi pfukisa mulaedza malugana na tshenzhelo ya ene muñe a ñwala na khephusheni.</li> <li><b>b</b> U kopolola na u ñwala dzina ñawe, maipfi mapfufhi na mafhungo mapfufhi zwi tshi bva kha dziléibulu, phosítara, bodo ya tshokho na zwe mudededzi vha ñwala.</li> <li><b>c</b> U kopolola fhungo ñithihi ña nyusi ñi tshi bva kha bodo.</li> </ul> </li> <li>• Kha vha sumbedze vhagudi uri vha PULANELA hani u ñwala, nga u ola tshifanyiso na u dzenisa ñebulu.</li> <li>• Kha vha ri vha vha fhe mihumbulo ya pułane iyi (u ñwala ha tshigwada.)</li> <li>• Kha vha vhudze vhagudi uri vha ñwale pułane dza vhone vhañe (a hu kopeliwi zwa muñwe.)</li> <li>• Tshifhinga tshi tshi ya, kha vha ñwale fureme ya mvetomveto ya fhungo kha bodo, vha sumbedze vhagudi zwi itiswa hani (u ñwala ha tshigwada.)</li> <li>• Kha vha litshe fureme iyi ya mafhungo kha bodo, vha vhudze vhagudi uri vha ñwale fhungo ñavho vhone vhañe.</li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIÑWE NA TSHIÑWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e eþhe.)</li> <li>• Kha vha vhidze tshigwada tshiñuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>• Kha vha vusuludze foniki na maipfimaðowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>• Kha vha ñee tshigwada mañwalwa (tshibveledzwa) a re kha ñevele yavho.</li> <li>• Kha vha thetshelese mugudi muñwe na muñwe a tshi vhala e eþhe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhuvhili	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha shumise phurogireme ya u ṭalukanya foniki na phurogireme ya foniki ya luambo lwavho, zwithu zwi tshi tou tevhekana (nga sisiṭeme.)</li> <li>• Kha vha ite nyito dzo fhambanaho dza u ṭalukanya foniki, sa, <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U fhambanya mibvumo ya u ranga ya maipfi nga u tou thetshelesa mibvumo.</li> <li><b>b</b> U topola mibvumo mathomoni a maipfi.</li> </ul> </li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u vhala mubvumo muswa.</li> <li>• Kha vha vha gudise u vhala maipfi ane a shumisa uyu mubvumo muswa na mibvumo ye ya funziwa kale (maipfi a no vhalea – u dihoudea.)</li> <li>• Kha vha vha sumbedze kuvhumbelwe kwa maipfi mapfufhi.</li> <li>• Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul>
	<b>MUŃWALO</b>	Kha vha funze ḥedere ḥiswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndi muhumbulo wavhuđi wa u ananya (metshisa) muńwalo na fonetiki.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa ḥedere ḥ vha ḥi guda (ḥedere ḥituku.)</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa maipfi ane a shumisa mubvumo uyo.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u ḥwalulula fhungo ḥipfufhi ḥine ḥa shumisa mibvumo na maipfi e vha funziwa.</li> <li>• Kha vha khakhulule kufarele kwa penisela kwa vhagudi, kudzulele, kuvhumbelwe kwa ḥedere, u sia zwikhala / mavhaka na saizi.</li> <li>• Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi U VHALA HA U RANGA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U vhala ha U ranga.</li> <li>• Kha vha vhalele vhagudi tshitor vha tshi elela na u sumbedza u nyanyuwa.</li> <li>• Vha ite vha tshi ima uri vha ṭalutshedza arali zwi tshi ṭodea.</li> <li>• Kha vha sumbe na u ṭulutshedza zwiṭalus i zwa luambo, hu tshi kalelwa na: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Malederedanzi.</li> <li><b>b</b> Zwitopo.</li> <li><b>c</b> Khoma.</li> <li><b>d</b> Tshiga tsha mbudziso.</li> </ul> </li> <li>• Vho no fhedza u vhala, kha vha vhudzise mbudziso dzi no nga hedzi: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U elelwa (nnyi?, ngafhi?, lini?, mini? nzw)</li> <li><b>b</b> U dubekanya (tsha u thoma, ha tevhela, tsha u fhedza.)</li> </ul> </li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuvhili	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha dzudze kılasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.)</li> <li>Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>Kha vha vhidze tshigwada tshińuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>Kha vha vusuludze foniki na maipfimađowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>Kha vha ńea tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ńevele yavho.</li> <li>Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuraru	<b>U THETSHELESA NA U AMBA</b>	Nyito dza orała.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha funze maipfi a 3 a ǵivhaipfi ya ther.</li> <li>Kha vha imbe luimbo kana vha ite tshidate.</li> <li>Kha vha ite ińwe nyito ya orała, sa tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Mafhungomaitei (Nyusi) – Kha vha ri vhana vha 2 vha anetshelle mafhungo.</li> <li><b>b</b> Vhutsila ha U anetshela Tshińori – Kha vha ri vhana vhothe vha ǵisikele zwińori zwa ther dzavho vha anetshelle phathinara dzavho.</li> <li><b>c</b> U vhekanya zwithu nga mifuda.</li> <li><b>d</b> U topola zwithu hu tshi shumiswa ḥhalutshedzo dzazwo.</li> <li><b>e</b> U topola zwi no fana na swi sa fani.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha shumise phurogireme ya u ḥalukanya foniki na phurogireme ya foniki ya luambo lwavho, zwithu zwi tshi tou tevhekana (nga sisiteme.)</li> <li>Kha vha ite nyito dzo fhambanaho dza u ḥalukanya foniki, sa,           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U fhambanya mibvumo ya u ranga ya maipfi.</li> <li><b>b</b> U topola mibvumo mathomoni a maipfi.</li> </ul> </li> <li>Kha vha gudise vhagudi u vhala mubvumo muswa.</li> <li>Kha vha vha gudise u vhala maipfi ane a shumisa uyu mubvumo muswa na mibvumo ye ya funziwa kale (maipfi a no vhalea – u dikhoudea.)</li> <li>Kha vha vha sumbedze kufhatelwe kwa maipfi mapfufhi.</li> <li>Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhuraru	MUŃWALO	Kha vha funze ḥedere liswa na maipfi maswa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndi muhumbulo wavyuđi wa u ananya (metshisa) muńwalo na fonetiki.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa ḥedere ḥe vha li guda (ḥedere lituku.)</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi kuńwalele kwa maipfi ane a shumisa mubvumo uyo.</li> <li>• Kha vha gudise vhagudi u ḥwalulula fhungo lipufuhi line la shumisa mibvumo na maipfi e vha funziwa.</li> <li>• Kha vha khakhulule kufarele kwa penisela kwa vhagudi, kudzulele, kuvhumbelwe kwa ḥedere, u sia zwikhala/mavhaka na saizi.</li> <li>• Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul>
	U ḥWALA	U ḥwala na vhagudi na u ḥwala nga maga: U ITA MVETOMVETO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha vhudze vhagudi ḥohoh i ne vha tea u ḥwala nga hayo.</li> <li>• Kha vha vhudze vhagudi nga ha mushumo wa u ḥwala we vhone vha nanga, tsumbo, <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U ola zwifanyiso a tshi pfukisa mulaedza malugana na tshnzhelo ya ene muñe a ḥwala na khephusheni.</li> <li><b>b</b> U kopolola na u ḥwala dzina lawe, maipfi mapfufuhi na mafhongo mapfufuhi zwi tshi bva kha dzileibuļu, phositarā, bodo ya tshokho na zwe mudededzi vha ḥwala.</li> <li><b>c</b> U kopolola fhungo lithihi line la nyusi li tshi bva kha bodo.</li> </ul> </li> <li>• Kha vha sumbedze vhagudi kuitele kwa MVETOMVETO dza zwine vha khou ḥwala nga u ola tshifanyiso na u dzenisa dzileibuļu.</li> <li>• Kha vha ri vhagudi vha vha ḥee mihumbulo i no ḥo shumiswa kha puļane (u ḥwala na vhagudi.)</li> <li>• Kha vha vhudze vhagudi vha fhedzise puļane dza vhone vhañe (a hu kopelwi zwa muńwe.)</li> <li>• Tshifhinga tshi tshi ya, kha vha ḥwale fureme ya mvetomveto ya fhungo kha bodo, vha sumbedze vhagudi shumiwa hani (u ḥwala ha tshigwada.)</li> <li>• Kha vha litshe fureme iyi ya mafhongo kha bodo, vha vhudze vhagudi uri vha ḥwale fhungo lavho vhone vhañe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuraru	U VHALA NA FONIKI	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.)</li> <li>Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>Kha vha vhidze tshigwada tshińuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>Kha vha vusuludze foniki na maipfimađowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>Kha vha ńea tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ńevele yavho.</li> <li>Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuna	U VHALA NA FONIKI	Nđowendowe ya foniki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha vusuludze mibvumo mivhili ye ya funziwa nga Łavhuhili na Łavhuraru.</li> <li>Kha vha ite nyito ya foniki na kiłasi, sa tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kha vha vanganye / ḥanganye mibvumo i vhumble maipfi.</li> <li><b>b</b> Kha vha ḥukhule maipfi a bve mibvumo.</li> <li><b>c</b> Kha vha pađule maipfi a bve madungo.</li> <li><b>d</b> Kha vha vhee maipfi e kha mića ya mibvumo i no fana.</li> <li><b>e</b> Kha vha vhee maipfi e kha mića ya maipfi i no fana.</li> <li><b>f</b> Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul> </li> </ul>
	U VHALA NA FONIKI	U vhala na vhagudi U VHALA HA VHUVHILI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhala ha Vhuvhili.</li> <li>Kha vha vhalele vhagudi tshińori vha tshi elela na u sumbedza u nyanyuwa.</li> <li>Vho no fhedza u vhala, kha vha vhudzise mbudziso dzi no katela:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> U elelwa (nnyi? ngafhi? lini? mini? nz</li> <li><b>b</b> Thevhekano (ho bvelela mini u thoma, ha tevhela, tsha u fhedza.)</li> </ul> </li> <li>Kha vha ri vhagudi vha sike mbudziso dzavho vhone vhane dzi no kwama tshibveledzwa / mańwalwa, vha dzi vhudzise phathinara dzavho.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhuńa	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha dzudze kiłasi yothe i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.)</li> <li>Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>Kha vha vhidze tshigwada tshituku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>Kha vha ńea tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ńevele yavho.</li> <li>Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe.</li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Łavhutānu	<b>U THETSHELESA NA U AMBA</b>	Nyito dza orała.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha funze maipfi a 3 a ńivhaipfi ya ther.</li> <li>Kha vha imbe luimbo kana vha ite tshidade.</li> <li>Kha vha ite ińwe nyito ya orała, sa tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kha vha vhee vhagudi kha zwigwada vha ambe nga ha tshibveledzwa, vha tshi shumisa fureme (Ndo takalela... / A tho ngo takalela... / Ndi vhona u nga tshibveledzwa itsi tsho ńwalelwa u ...)</li> <li><b>b</b> Vhutsila ha U anetshela Tshińori – Kha vha ri vhagudi vha shume nga zwigwada vha ite tshińori tsha ther. tsha tshigwada tshońthe.</li> </ul> </li> <li>Vhagudi vha dzenisa maipfi kha ńthalusamaipfi dza vhone vhańe.</li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	Nđowendowe ya foniki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha vusuludze mibvumo mivhili ye ya funziwa nga Łavhuvhili, na mińwe mibvumo ye ya funziwa kha themo ino.</li> <li>Kha vha ite nyito ya foniki na kiłasi, sa tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Kha vha vanganye / ńtanganye mibvumo i vhumbe maipfi.</li> <li><b>b</b> Kha vha ńthukhukanye maipfi a bve mibvumo</li> <li><b>c</b> Kha vha ńfhańte maipfi vha tshi shumisa mibvumo</li> <li><b>d</b> Kha vha pađule maipfi a bve mibvumo.</li> <li><b>e</b> Kha vha ńwale mafhungo a vhone vhańe vha tshi shumisa maipfi a foniki.</li> <li><b>f</b> Kha vha ite nyito dzo teaho dzi re kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> </ul> </li> </ul>

DUVHA	TSHITEŃWA	NYITO	NYITO DZO DZINGINYWAHO
Lavhulunganu	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala na vhagudi THEVHELAUVHALA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thevhelauhala.</li> <li>Kha vha ite nyito ya u sedza tshiṭori kha ḥevele ya vhudzivha, tsumbo:           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Litambwa – Kha vha vhea vhagudi nga zwigwada vha ite litambwa ḥa tshiṭori.</li> <li><b>b</b> Vha toolola tshiṭori na phathinara – muńwe na muńwe kha phathinara idzi u anetshela tshipiđa tsha tshiṭori nga thevhekano yone.</li> <li><b>c</b> U nweledza – mugudi muńwe na muńwe u u vhudza phathinara yawe uri tshiṭori tshi amba nga ha mini nga mafhungo a 2–3.</li> <li><b>d</b> U ola tshifanyiso nga ha tshiṭori itshi a ḥwala na khephusheni.</li> </ul> </li> </ul>
	<b>U VHALA NA FONIKI</b>	U vhala nga zwigwada u ya nga vhukoni 2 ZWIGWADA X MINETE YA 15 KHA TSHIŃWE NA TSHIŃWE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha dzudze kiļasi yothe fhasi i ite nyito ya foniki kana nyito ya u vhala (u vhala ha vhavhili kana u vhala ha mugudi e ethe.)</li> <li>Kha vha vhale zwi no bva kha bugu dza u vhala kana kha Bugu ya Mishumo ya DBE.</li> <li>Kha vha vhidze tshigwada tshiṭuku tshi shume navho (tshigwada tsha vhukoni vhu no lingana.)</li> <li>Kha vha vusuludze foniki na maipfimadowelwa vhe na tshigwada.</li> <li>Kha vha ḥea tshigwada mańwalwa (tshibveledzwa) a re kha ḥevele yavho.</li> <li>Kha vha thetshelese mugudi muńwe na muńwe a tshi vhala e ethe.</li> </ul>

**Vho zwi vhona uri rothini dzo shumisiwa kha tshiteñwa tshiñwe na tshiñwe? Kha vha sedze vha vhone arali ho dzenisiwa rothini dzothe:**

### **NYITO DZA ORALA**

- Musumbuluwo: Kha vha ñivhadze ther, vha funze ñivhaipfi, vha funze luimbo kana tshidade.
- Łavhuraru: Kha vha funze ñivhaipfi, vha imbe luimbo kana vha ite tshidade, vha ite nyito iñwe-vho.
- Łavhuñanu: Kha vha funze ñivhaipfi, vha imbe luimbo kana vha ite tshidade, vha ite nyito iñwe-vho.

### **FONIKI NA MUÑWALO**

- Musumbuluwo: Kha vha ite u linga hu si ha fomaļa vha tshi ţola nđivho ya foniki na muñwalo.
- Łavhuvhili: Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa; kha vha funze kuñwalele kwa małedere na maipfi.
- Łavhuraru: Kha vha funze mibvumo miswa na maipfi maswa; kha vha funze kuñwalele kwa małedere na maipfi.
- Łavhuña: Kha vha ite nyito ya nđowendowe ya u shumisa mibvumo ya foniki miswa yo funziwaho.
- Łavhuñanu: Kha vha ite nyito ya nđowendowe ya u shumisa mibvumo ya foniki miswa yo funziwaho.

### **U VHALA NA VHAGUDI**

- Musumbuluwo: Thangelauvhala
- Łavhuvhili: U vhala ha U ranga.
- Łavhuña: U vhala ha Vhuvhili.
- Łavhuñanu: Thevhelauvhala.

Izwi zwi a pfadza naa? Vha nga ita tshanduko ifhio?

# Foniki na U vhala Ha Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila

**Sa mudededzi / mugudisi wa vhuimo ha muteo, vhuđifhinduleli havho vhuhulwane ndi u vha na vhučanzi uri vhagudi vhothe vha a kona u vhala!**

**Dziňwe dza tsumbandila dzi sa kondi dzine vha nga tevhela dza u funza foniki ndi hedzi:**

**1 Kha vha vhe na vhučanzi uri vha na phurogireme ya foniki yo fhelelaho, ine ya katela mibvumo yothe ya luambo lwavho.**

- Phorogireme ya Foniki ya NECT ya HL ya Tshivenda yo dzheniswa afho fhasi – kha vha pfe vho vhofholowa u i shumisa, kana vha shumise phurogireme iňwe na iňwe ye ya tiwa nga vundu (phurovintsi), tshiřiriki kana tshikolo.

**2 Kha vha shumise phurogireme yavho ya foniki hu na u tevhekana ha zwithu (nga sisiteme). Kha mubvumo muňwe na muňwe:**

- Kha vha vhe na vhučanzi uri vhagudi vha a kona u pfa mubvumo uyu, nahone vha a kona u u topola kha ipfi.
- Kha vha funze vhagudi vhuska vhukati ha ſedere na mubvumo – uri mubvumo u vhonala nga ndila de.
- Kha vha ite ndowendowe ya u vanganya mubvumo na miňwe mibvumo vha tshi vhumba maipfi.
- Kha vha vhale maňwalwa/zwibveledzwa zwi re na maipfi a no shumisa mubvumo uyu.
- Tshifhinga tshothe, kha vha vusuludze mibvumo yothe ye ya funziwa.

**Dziňwe dza tsumbandila dzi sa kondi dzine vha nga tevhela dza u funza u vhala ndi hedzi:**

**1** Kha vha vhekanye vhagudi kha zwigwada zwa u vhala zwa vhukoni hu no lingana.

**2** Kha vha vhidze tshigwada tshiňwe na tshiňwe tshi vha vhalele luthihi nga vhege.

**3** Kha vha thetselese vhavhali vha no khou kundelwa luvhili kana luraru nga vhege.

**4** Kha vha shumise maňwalwa o teaho ſevele – kha zwiňwe zwigwada, vha nga tea u vha thusa nga u vusuludza mibvumo na u fhača maipfi.

**5** Musi vha ytshi khou shuma na tshigwada, kha vha thetselese musi mugudi muňwe na muňwe a tshi vhala o ima nga eþhe.

**6** Kha vha gudise vhagudi uri vha dzulele u bula maipfi ane vha si a ñivhe – musi mugudi a tshi swika kha ipfi ſine a si kone u li vhala, kha vha mu thuse u li bula. Vha songo li pfuka kana vha vhidza muňwe ñwana uri a li vhale.

**7** Nga tshifhinga tsha u vhala na vhagudi hu na u sumbiwa ndila, kha vha vhee vhagudi nga phere uri vha ite nyito dza u vhala vhe nga tshavho, ngeno vhone vha tshi khou shuma na tshigwada tshitku.

# Phurogireme ya NECTya Foniki: Tshivenda Luambo lwa Hayani

- Zwi na ndeme uri vha funze vhagudi mibvumo yothe ya luambo lwavho.
- Mibvumo ye ya funziwa kha phurogireme ya Foniki ya NECT yo dubekanyiwa kha mutevhe u re ngei fhasi – kha vha i shumise sa tsumbandila, vho vhofholowa.

## **Kha vha vhe na nzhele:**

- ATP ya Gireidi ya 1 Themo ya 1 u bula uri vhagudi vha tea u qivha:
  - a** Pfalandothé dzothe thanu (5.)
  - b** Themba dza ledere lithihi (alifabethe.)
  - c** U fha maipfi nga themba mbumbano.
- Vha lingedze u vha na vhuhanzi uri vhagudi vhavho vha a qivha mibvumo iyi.

FONIKI DZA TSHIVENDA				U TOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA			
a				
b	b-a-b-a = baba	b-aa = baa		
e	e-b-a = eba			
m	m-a-b-a = maba	m-e-m-e = meme	m-e-m-a = mema	
o	o-m-o = omo	o-m-a = oma	o-m-b-a = ombo	
f	f-e-m-a = fema	f-o-m-o = fomo	f-a-m-a = fama	
u	u-b-a = uba			
l	l-a-l-a = lala	l-u-m-a = luma	l-e-m-a = lema	
i	i-m-a = ima	i-m-e-l-a = imela	i-l-a = ila	
g	g-a-g-a = gaga	g-u-m-a = guma	g-u-l-u = gulu	
h	h-u-m-a = huma	h-u-m-i = humi	h-o-l-a = hola	
d	d-a-d-a = dada	d-a-m-u = damu	d-e-m-e = deme	
ɖ	ɖ-u-l-a = ɖula	e-ɖ-e-l-a = edela	ɖ-a-b-a = ɖaba	
k	k-a-l-a = kala	k-u-m-a = kuma	k-e-l-a = kela	
p	p-a-l-a = pala	p-i-m-a = pima	p-a-t-a = pata	
n	n-a-k-a = naka	n-a-n-g-a = nanga	n-i-p-i = niipi	
ɳ	ɳ-a-m-a = ɳama	ɳ-u-l-a = ɳula	ɳ-o-k-a = ɳoka	
ń	ń-a-l-a = ńala	g-o-ń-o-ń-o = gońońo	ń-e-n-a = ńena	
s	s-a-s-e = sase	s-e-m-a = sema	s-i-m-a = sima	
t	t-a-t-a = tata	t-e-t-a = teta	t-o-t-a = tota	
w	w-a-w-e = wawe	w-i-n-a = wina	w-e-l-a = wela	
x	x-a-x-a-r-a = xaxara	x-o-x-o = xoxo	x-u-x-u-x-u = xuxuxu	
v	v-a-l-a = vala	v-u-l-a = vula	v-e-t-a = veta	

<b>FONIKI DZA TSHIVENDA</b>				<b>U TOLA</b>
<b>MUBVUMO WA FONIKI</b>	<b>MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA</b>			
y	y-o-y-o = yo-yo	y-e-l-a-n-a = yelana		
z	z-i-p-i = zipi	z-i-g-i-z-a-k-a = zigizaka	z-o-z-o = zozo	
r	r-e-m-a = rema	r-u-m-a = ruma	r-i-d-i-l-i = ridili	
zw	zw-e-l-a = zwela	zw-i-m-b-a = zwimba	zw-ie-n-d-a = zwienda	
bv	bv-u-m-a = bvuma	bv-i-s-a = bvisa	bv-a-n-i = bvani	
nd	nd-i-m-a = ndima	nd-e-m-e = ndeme		
nd	nd-a-l-a = ndala	nd-e-vh-e = ndevhe	nd-i-l-a = ndila	
nt	nt-o-t-a = ntota	nt-e-n-d-a = ntenda	nt-a-m-a = ntama	
nw	m-i-nw-e = minwe	nw-i-s-a = nwisa	k-o-nw-a = konwa	
ng	ng-o-m-u = ngomu	t-a-ng-a = tanga	t-e-ng-a = tenga	
nk	nk-e-l-a = nkela	nk-u-l-a = nkula	nk-o-n-a = nkona	
vh	vh-a-l-a = vhala	vh-ea = vhea	vh-o-n-a = vhona	
dz	dz-u-l-a = dzula	dz-a-m-a = dzama	dz-i-m-a = dzima	
dw	g-o-dw-a = godwa	g-i-g-i-dw-a = gigidwa		
dw	g-o-dw-a = godwa	vh-a-dw-a = vhađwa	k-o-dw-a = kodwa	
hw	hw-a-l-a = hwala	hw-i-vh-a = hwivha		
gw	gw-e-l-a = gwela	gw-a-l-a = gwala		
lw	lw-e-l-a = lwela	m-a-lw-a = malwa		
ñw	a-ñw-a = añwa			
pw	pw-a-ł-u-l-a pwałula	m-a-pw-a-pw-a-l-a-l-a = mapwapwalala		
mw	mw-e-mw-e-l-a = mwemwela			
sw	sw-a-y-a = swaya	sw-i-m-a = swima	sw-e-l-a = swela	
ńw	ńw-a-t-a = ńwata	ńw-e-n-d-a = ńwenda	ńw-a-vh-o = ńwavho	
łw	łw-e-l-a = łwela	łw-i-s-a = łwisa	łw-a = łwa	
kw	kw-e-t-a = kweta	kw-a-t-a = kwata		
mb	mb-a-l-o = mbalo	mb-i-l-a = mbila	mb-u-l-a = mbula	
dy	dy-a-m-b-i-l-a = dyambilala	dy-e-l-o = dyelo		
ny	ny-a-l-a - nyala	p-o-ny-a - ponya		
vh	vh-ea = vhea	vh-o-m-b-a = vhomba	vh-ia = vhia	
nz	nz-a-m-b-o = nzambo	nz-ie = nzie		
fh	fh-o-l-a = fholala	fh-a-ł-a = fhata	fh-i-r-a = fhira	
kh	kh-e-kh-e = khekhe	kh-u-h-u = khuhu	kh-o-kh-o = khokho	
th	th-a-th-a = thatha	th-o-l-a = thola	th-i-vh-a = thivha	

FONIKI DZA TSHIVENDA				U TOLA
MUBVUMO WA FONIKI	MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA			
ph	ph-e-ph-o = phepho	ph-a-l-a = phala	ph-u-l-a = phula	
pf	pf-a-l-a = pfala	pf-u-m-a = pfuma	pf-e-l-a = pfela	
mm	mm-e = mme	mm-b-i-dz-a = mmbidza	mm-b-u-dz-a = mmbudza	
nnd	nnd-e-m-a = nndema	nnd-u-m-a = nnedula	nnd-i-l-e-l-a - nndilela	
nnd	nnd-i-vh-a = nndivha	nnd-e-l-a = nnd-e-l-a	nnd-a = nnd-a	
mv	mv-u-l-a = mvula	mv-e-l-e-l-e = mvelele		
mmv	mmv-i-s-a mmvisa	mmv-a-l-e-l-a = mmvalela		
tsh	tsh-i-k-o-l-o = tshikolo	tsh-e-n-a = tshena	tsh-o-vh-a = tshovha	
mmb	mmb-u-dz-a = mmbudza	mmb-a-n-g-i-s-e-n-i = mmbangiseni	mmb-o-n-i-s-e-n-i = mmboniseni	
ndz	ndz-u-m-b-a = ndzumba	ndz-e-m-b-a = ndzemba		
khw	khw-e-vh-a = khewha	khw-a-l-i = khwali		
dzh	dzh-u-l-u = dzhulu	dzh-e-n-a = dzhena	dzh-ia = dzhia	
nhz	l-u-nzh-i = lunzhi	nhz-a-r-a = nhzara	g-a-nzh-e = ganzhe	
nzw	nzw-e-l-u-l-e = nzwelule	nzw-ii! = nzwiil!		
nkhw	nkhw-a-l-a = nkhwala	nkhw-e-s-a = nkhwesa	nkhw-e-l-e-l-e-n-i = nkhweleleni	
pfh	pfh-e-ŋ-e = pfheŋe	pfh-a-l-a = pfhala	pfh-i-w-a = pfhiwa	
fhw	fhw-u-fhw-a = fhufhwa	pfh-u-fhw-a = pfhufhwa		
nyw	ṭ-a-n-g-a-nyw-a = ḥanganywa	vh-e-k-a-nyw-a = vhekanywa	vh-o-fh-e-k-a-nyw-a = vhofhekanywa	
mphy	kh-o-mphy-u-th-a = khomphyutha	mphy-e = mphye		
thy	thy-e-thy-e-n-y-ea = thyethyenyea			
uu	d-uu = duu	m-uu-n-g-a = muunga	m-uu-m-b-a = muumba	
oi	l-oi-w-a = loiwa	th-oi = thoi	p-oi-dz-a = poidza	
ue	m-ue-l-o = muelo	m-ue-dz-i = muedzi	m-ue-m-b-e = muembe	
ai	m-ai-t-e-l-e = maitele	ai-n-a - - = aina	w-ai-n-i = waini	
eu	dz-eu-l-a = dzeula	vh-eu-l-a = vheula		
uo	m-uo-m-v-a = muomva	m-uo-k-i = muoki		
ia	m-ia-n-o = miano	s-ia-n-a = siana	vh-ia = vhia	
ou	kh-ou = khou	t-ou = tou	ṭ-o-l-ou = ḥtolou	
ea	vh-ea = vhea	s-ea = sea	r-ea = rea	
ui	m-ui-l-a = muila	m-ui-n-g-a-m-e-l-i = muingameli		
aa	m-aa-n-ɖ-a = maanda	s-aa-th-u = saathu	b-aa = baa	

<b>FONIKI DZA TSHIVENDA</b>				<b>U TOLA</b>
<b>MUBVUMO WA FONIKI</b>	<b>MAIPFI A NO DIKHOUDEA / VHALEA</b>			
ae	m-ae-l-e = maele	sw-ae-l-a = swaela	M-ae-m – u = Maemu	
ɛ	ɛ-i-ɛ-o = ɛito	ɛ-e-ɛ-o = ɛelo	ɛ-e-l-a = ɛela	
tzh	tzh-e-m-a = tzhema	tzh-e-ɛ-a = tzhetɛ		
iu	tsh-iu-l-u = tshiulu	m-iu-m-o – = miumo	m-iu-n-g-a = miunga	
ie	s-w-ie-l-a = swiela	dzh-ie-l-a = dzhiela	tsh-ie-n-g-e = tshienga	
oo	m-b-oo! = mboo!	tsh-o-ɛ-oo! = tshoɔoo!		
ee	vh-ee = vhee	tsh-ee = tshee	s-ee – = see	
ii	ɛ-ii-vh-a = ɛivha	ɛ-ii = ɛii		



# Muhanga wa Nzudzanyo na Ndondangudo

Nzudzanyo na Ndondangudo ya kharikhulamu i no  o tevhela i shumisa rothini na nyito zwe zwa  alutshedzwa ngei n ha.

## DBE ATP

- Kha vha thome nga ndugiselatshikolo kha vhege dza 2–3.
- U bva afho, hu na Nzudzanyo na Ndondangudo dza 4 x dzi songo  walwaho tshithu, dzine vha nga dzi shumisa kha u pulana na u londa (u  hirekha) kufunzele kwa kharikhulamu kha themo.
- Arali vha tshi zwi takalela, kha vha  iitele rothini na nyito dzavho vhone vha e, fhedzi vha vhe na vhu anzi uri dzi tevhedza  odea dza CAPS na dza ATP.
- Vha kone u  itela Nzudzanyo na Ndondangudo dzavho vhone vha e dza kufunzele kwavho kwa kharikhulamu kha Themo ya 1.

*Vha elelwe, phurogireme yo dzudzanywaho ya u guda ya NECT Gireidi 1–3 Luambo lwa Hayani i a wanala na u daunu oudiwa kha: [www.nect.org.za](http://www.nect.org.za)*

**Thero ya 1:**

Nyito	Vhege ya 1	U ḥola	Vhege ya 2	U ḥola
<b>ORALA</b>	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
<b>FONIKI</b>	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
	NYITO:		NYITO:	
<b>MUNWALO</b>	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
<b>UVHALA NA VHAGUDI</b>	MAŃWALWA/TSHIBVELEDZWA:		MANWALWA/TSHIBVELEDZWA:	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE):			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA:			
<b>U ŅWALA</b>		THOHO NA MUSHUMO:		
<b>GGR</b>		NOTSI:		

## Thero ya 2:

Nyito	Vhege ya 1	U ṭola	Vhege ya 2	U ṭola
<b>ORALA</b>	QIVHAIPFI:		DIVHAIPFI:	
	LUMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
<b>FONIKI</b>	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
<b>MUNWALO</b>	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
<b>UVHALA NA VHAGUDI</b>	MAŃWALWA/TSHIBVELEDZWA;		MANWALWA/TSHIBVELEDZWA;	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE);			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA;			
<b>U ŅWALA</b>		THOHO NA MUSHUMO;		
<b>GGR</b>		NOTSI:		

### Thero ya 3:

Nyito	Vhege ya 1	U ḥola	Vhege ya 2	U ḥola
<b>ORALA</b>	QIVHAIPFI:		DIVHAIPFI:	
	LUMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
<b>FONIKI</b>	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
<b>MUNWALO</b>	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
<b>UVHALA NA VHAGUDI</b>	MAŃWALWA/TSHIBVELEDZWA;		MANWALWA/TSHIBVELEDZWA;	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE);			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA;			
<b>U ŅWALA</b>		THOHO NA MUSHUMO;		
<b>GGR</b>		NOTSI:		

#### **Thero ya 4:**

Nyito	Vhege ya 1	U ḥola	Vhege ya 2	U ḥola
<b>ORALA</b>	QIVHAIPFI:		QIVHAIPFI:	
	LUMBO/TSHIDADE:		NYITO DZINWE-VHO:	
<b>FONIKI</b>	MIBVUMO:		MIBVUMO:	
	NYITO:		NYITO:	
<b>MUNWALO</b>	MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:		MUBVUMO/MIBVUMO, MAIPFI NA MAFHUNGO:	

Nyito	Vhege ya 1	U ūtola	Vhege ya 2	U ūtola
<b>UVHALA NA VHAGUDI</b>	MAŃWALWA/TSHIBVELEDZWA;		MANWALWA/TSHIBVELEDZWA;	
	MBUDZISO DZA THOLOKANYONDIVHO (KUPFESESELE);			
	NYITO YA THEVHELAUVHALA;			
<b>U ŅWALA</b>		THOHO NA MUSHUMO;		
<b>GGR</b>		NOTSI:		



# Phurogireme ya U linga

## U linga ha Vhugudisi

- **Mutevhemučoli** u no ḋo tevhela u katela zwikili zwa ndeme zwa nyaluso ya **u vhala na u ḓwala (litheresi)** zwine vhagudi vhavho vha tea u zwi konesa kha vhuimo uhu kana luṭa.
- Hezwi ndi **zwikili zwihilwane zwa u vhala na u ḓwala** zwine **vhagudi vhothe vha tea u zwi wana** musi **Gireidi ya 3 i tshi khunyelela.**
- A huna nđila ya u khauledza kana i si kondi ya u londa ‘U linga ha Vhugudisi’, kana ‘U linga ha Fomethivi.’
- U itela u vha thusa kha u ita izwi nga nđila i no vhuyedza, vha nga tama u ita zwi tevhelaho:
  - d** U ita **bugu ya u rekhoa u linga**, ine vha ḋo dzula vhe nayo tshifhinga tshoṭhe.
  - e** Bugu iyi i tea u ḓwaliwa uri TSHIPHIRI.
  - f** **Kha vha vhe na khethekanyo ya mugudi muñwe na muñwe** buguni iyi.
  - g** Duvha ḥoṭhe, **kha vha vhe na nzhele na kushumele kwa vhagudi, vha ite notsi dza zwine vha khou zwi vhona** malugana na zwikili izwi.
- Kha vha ḥogomele tshoṭhe **vhagudi vhane vha sa sumbedze mvelaphanda**, nahone **vha shume navho** u itela u tandulula na khaedu dzavho.

## Mutevhemučoli: Luambo lwa Hayani lwa Vhuimo ha Muteo (FP)

ZWIKILI ZWA NDANGO (EXECUTIVE FUNCTION)	✓
Mugudi: U tevhedza mikano na zwe zwa lavhelelo (ndavhelelo.)	
U a kona u langa nyanyuwo yawe / vhudipfi hawe.	
U a kona u shuma nga eṭhe.	
U a shumisana na vhañwe musi e kha tshigwada.	
U tou fombe kha mishumo na u i phetha nga tshifhinga tshi no ḥanganedzea.	
U a kona u elelwa na u ḥuma zwe a guda kale na zwine a khou guda zwino.	
U a kona u thoma na u fhaṭa vhushaka havhudji na vhañwe.	
U a kondelala khaedu – tendi u kundiwa.	
U THETSHELESA NA U AMBA	✓
Mugudi: U alusa na u shumisa ḫivhaipfi ine ya endeleta u serekana (u kondi.)	
U a tevhedza ndaela.	
U a vhudzisa mbudziso.	
U a fhindula mbudziso nga nđila kwayo, a tshi shumisa mafhungo ane a endeleta u serekana (u kondi.)	
U a shumisa zwikili zwo teaho zwa u hasaledza na u davhidzana.	
U ḥALUKANYA MIBVUMO NA FONIKI	✓
Mugudi: U a ḥukukanya maipfi a bva mibvumo yo imaho nga yoṭhe a tshi tou i bula.	
U a vanganya mibvumo a vhumba maipfi a tshi tou a bula.	

U a kona u ḥalukanya na u vhala mibvumo yothe ye ya funziwa (u guda nga ha vhushaka ha ḥedere na mubvumo.)	
U a fhaṭa na u ḥukukanya maipfi o ḥwaliwaho a tshi shumisa mibvumo ye ya funziwa.	
<b>U VHALA</b>	✓
Mugudi: Tshifhinga tshothe, u a lingedza u dikhouda (u buλa) maipfi maswa a tshi shumisa ndivho ya ḥedere na mubvumo.	
U a vhala zwibveledzwa (mañwalwa) zwi re kha bammbiri ja mishumo a tshi tou elela nahone a sa khakhi.	
<b>U PFEESA</b>	✓
Kha Vhuimo ha Muteo, zwikili izwi zwi tea u fhaṭiwa musi wa U vhala na Vhagudi – musi mudededzi / mugudisi a tshi khou vhalela n̄tha zwibveledzwa zwi no kondā.	
Mugudi: U sumbedza u ḥodou ḥivha na dzangalelo kha zwit̄ori zwa u vhala na vhagudi.	
U fhindula mbudziso dza vhuṭutulanyelelwa ( <i>recall questions</i> ) nga ngona.	
U ḥahisa mihumbulu i no pfala na u i imelela musi a tshi fhindula mbudziso ya ‘ngani.’	
U a nweledza zwiwo zwihilwane zwa zwit̄ori zwa u vhalela n̄tha.	
U vhudza vhañwe ndivho kana mulaedza wa zwit̄ori zwe zwa vhaliwa.	
U a kona u elelwa na u ḥuma zwit̄ori zwe zwa vhaliwa kale na zwine zwa khou vhaliwa zwino.	
<b>MUÑWALO</b>	✓
Mugudi: U fara penisela na tsha u ḥwala nga ndila yone – a tshi shumisa minwe miraru kha u fara.	
U a kona u sika małedere e a funziwa, a songo khakhea nahone a tshi vhalea.	
U ḥwala nga luvhilo lu no ḥanganedzea – u a kona u fhedza mushumo nga tshifhinga tsho tiwaho.	
<b>U ḥWALA</b>	✓
Mugudi: U shumisa u ḥwala kha u bvisela mihumbulu yawe khagala (ha ḥwalululi/ha kopi.)	
U ḥwala nga ethe (u dzenisa mbiluni zwit̄irathedzhi zwa u ḥwala a zwi shumisa kha u khunyeledza mishumo ya u ḥwala.)	
U shumisa ndivho yawe ya u anana ha ḥedere na mubvumo kha u ḥwala maipfi (muñwalo wa u ḥisikela/wa ḥoho yawe.)	
U vhalela vhañwe ngae zwe a ḥwala.	

## U linga ha Vhugudisi

- Vha nga **diitela Mushumo wa U linga ha Fomała (FAT)** wa vhone vhañe vha tshi tevhedza tsumbandila dze vha ḥewa kha **Khethekanyo ya 4 yo Vusuludzwaho ya CAPS**.
- Tshiñwevho, hu na **sambula ya FAT ya Themo ya 1 i re afho fhasi**. Vha nga kha di shumisa FAT iyi yo tou ralo, kana vha i shandulela u i shumisa kiłasini yavho.
- Ho dzeniswa na ‘khadi ya tshikoro’ ine khayo vha nga dzenisa mvelelo dza u lingiwa ha vhagudi ha tshiteñwa tshiñwe na tshiñwe tsha magudiswa.

## U shumisa Rubiriki

- Rubiriki dici re afho fhasi dici tevhela zwiṭalusi zwiṇa zwa ḥevele.
- Dzi dovha dza sumbedza tsumbandila dza u pima (u reitha) ḥevele iñwe na iñwe.
- Zwiñwe hafhu, maraga yo avhelwa tshiṭalusi tshiñwe na tshiñwe zwi tshi ya nga khethekanyo. Hezwi zwi sumbedza kha zwitange tsini na tshiṭalusi.
- Vha nga shumisa zwipimi izwi kha u linga vhagudi vhavho nga ndila dzo fhambanaho, zwi tshi langwa nga vundu (phurovintsi) ḥavho kana tshiṭiriki. Sa tsumbo:
  - a** Vha nga nanga u wana ḥevele i re tshikati kana vhuimo wa nyito ya u linga.
  - b** Kana, vha nga nanga u ta maraga dzo teaho mugudi muñwe na muñwe.

### Tsumbo:

- Mudededzi wa Peter vho ita luswayo lwa tshifhambano kha zwe a kona u ya nga tshieli tsho tiwaho.
- Vha wana uri zwifhambano izwi zwe qalesa kha **LEVELE YA 2/KHA MPIMO WA TSHIKHALA TSHA 3-4**. Fhedzi-ha, u na tshikoro tshithihi tsha **LEVELE YA 1/KHA MPIMO WA TSHIKHALA TSHA 1-2**. Zwenezwo-ha, vha mu fha Vhuimo / **Mpimo (Rating) wa 3**.
- U bva afho, vha rekanya tshikoro tshawe u ya nga maraga dzo teaho tshieli tsho tiwaho. U wana maraga dza 5 kha dza 14, Musi vha tshi dici kovha nga 2, u wana maraga dza 2.5 dzine vha dici sendedza tsini kha Vhuimo / **Mpimo (Rating) wa 3**.

RUBIRIKI	LEVELE YA 1 VHUIMO / MPIMO 1-2	LEVELE YA 2 VHUIMO / MPIMO 3-4	LEVELE YA 3 VHUIMO / MPIMO 5-6	LEVELE YA 4 VHUIMO / MPIMO 7
<b>TSHIELI TSHA 1</b>	Mugudi u kona u anetshela zwipiḍa zwa tshiṭori hu si na ndunzhendunzhe zwi kha thevhekano yo khakheaho. (1-2)	Mugudi u anetshela tshipiḍa tsha tshiṭori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzhenisesa kana u siedza zwidodombedza zwinzhi. (3) <b>X</b>	Mugudi u anetshela vhusiha tshiṭori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzhenisesa kana u siedza zwidodombedza zwinzhi. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiṭori hu na thevhekano yone, fhedzi hu na zwidodombedza zwe linganaho zwi no ita uri tshiṭori tshi pfale. (7)
<b>TSHIELI TSHA 2</b>	Mugudi u anzela u ima, a tshi timatima na u dovhola maipfi kana mafurase. (1-2)	Mugudi u a ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima na u dovhola maipfi kana mafurase. (3-4) <b>X</b>	Mugudi u anetshela tshiṭori nga u elela, a tshi ima tshiñwe tshifhinga, a tshi timatima kana u dovhola maipfi kana mafurase. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiṭori nga u elela nahone a tshi difulufhela, a sa imi na u timatima kana u dovhola maipfi kana mafurase. (7)
<b>TSHIELI TSHA 3</b>	A hu na u shandukisa khalo kana volumu kha ipfi ḥawe, kana mugudi ha pfali. (1-2) <b>X</b>	Mugudi tshiñwe tshifhinga u a shandukisa khalo kana volumu kha ipfi ḥawe, fhedzi a si tshifhinga tshothe tshire a zwi kona. (3-4)	Mugudi u a fhambanya khalo kana volumu kha ipfi ḥawe musi a tshi vhalo, ha swika hune zwa shumanyana. (5-6)	Mugudi u a fhambanya khalo kana volumu kha ipfi ḥawe musi a tshi vhalo, ha swika hune zwa shuma tshothe. (7)

## **Tshandulelo**

- Kha vha shandulule maraga u bva kha 14 vha i ise kha vhuimo / mpimo (rating) wa 1–7 nga u kovha nga 2.

## **Ri na fulufhelo ḥa uri tsumbandila iyi i ḫo vha thusa**

- *Zwi na ndeme uri vha elelwe uri mishumo ya u linga iyi na ngona dza u rekanya zwi tou vha nyanganyelo fhedzi kana madzinginywa.*
- *Kha vha shumise ḫodea dza u linga dza vundu (phurovintsi) ḥa havho kana tshitiki tsha havho.*

<b>U linga ha Vhugudisi: Khadi ya Tshikoro</b>	<b>Madzina a Vhagudi</b>	<b>U thetshelesa na U amba</b>	<b>Foniki</b>	<b>U vhala na U Pfesesa</b>	<b>Muñwalo</b>	<b>U ñwala</b>	<b>Nyangaredzo</b>
				U ola tshifanyiso a tshi fhirisa mulaedza. U kopolola dzikhephusheni na mafhungo.			
				U ñwala maleđere matuku nga ngona.	1.6		
				U bvumba zwine tshiṭori tsha amba a tshi shumisa zwifanyiso. U tevhekanya zwiwo zwiraru nga thevhekano yone.	1.5		
				U vhalela nt̄ha zwi re buguni i re kha lelele yawe.	1.4		
				U topola vhushaka ha miñwe ya mibvumo ya ledere l̄ithihi (pfalandothe na themba)	1.3		
				U toolola zwipiđa zwihiwlwane zwa tshiṭori tshi no ñivhea tshe tsha anetshelwa kana u vhaliwa	1.2		
<b>Nomboro ya Nyito ya U linga</b>		<b>1.1</b>		<b>1.4</b>		<b>1.6</b>	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

## Gireidi ya 1 Themo ya 1: Nyito ya U linga ha Fomała ya Sambula

1.1: U THETSHELESA NA U AMBA / U PFEESA	
TSHIPIKWA	<p><b>U anetshela tshiṭori tshi no ḋivhea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tshiṭori tshi na mathomo, muthumbu na magumo.</li><li>• Mugudi u anetshela tshiṭori a sa timatimi kana u dovhola.</li></ul>
KUITELE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kha vha zwi ite kha Vhege ya 7 u swika kha Vhege ya 9</li><li>• Kha vha zwi ite nga tshifhinga tshińwe na tshińwe musi vhagudi vho dzula vha tshi khou ita nyito.</li></ul>
NYITO	<p><b>U anetshela tshiṭori tshi no ḋivhea.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kha vha ṭalutshedze kiłasi uri vha khou ya u vha vhidza uri vha ḋe vha vha anetshele zwit̄ori zwine vha zwi funesa.</li><li>• Kha vha humbudze vhagudi uri musi vha tshi anetshela tshiṭori, hu tea u vha na mathoma, mutumbu na magumo.</li><li>• Kha vha ite na u vha humbudza uri vha shumise maipfi avho kha u ita uri tshiṭori tshi takadze.</li><li>• Tsha u fhedza, vha tea u ita ndowendowe ya u anetshela tshiṭori. u itela uri vha si hangwe zwine vha khou anetshela, kana vha zwi dovhola.</li><li>• Kha vha vha fhe minete i si gathi uri vha elekanye nga zwit̄ori zwavho.</li><li>• Kha vha vha tendele vha rembuluwe vha vhudze phathinara dzavho izwi zwit̄ori zwavho.</li><li>• Vha nga kha ḋi ola tshifanyiso tsho ḥeibūliwaho sa tshipiđa tsha tshiṭori tshavho, musi vhone vha tshi khou thetshesa zwit̄ori zwa vhańwe vhagudi.</li><li>• Kha vha linge mugudi muńwe na muńwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li></ul>

RUBIRIKI	ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA 7
<b>TSHIVHUMBEO NA THEVHEKANO</b>	Mugudi u kona u anetshela zwipiđazwa tshiđori hu si na ndunzhendunzhe zwi kha thevhekano yo khakheaho. (1-2)	Mugudi u anetshela tshipiđa tsha tshiđori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzenisesa kana u siedza zwidodombedzwa zwinzhi. (3-4)	Mugudi u anetshela vhunzhi ha tshiđori hu na thevhekano yone, fhedzi u dzenisesa kana u siedza zwidodombedzwa zwinzhi. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiđori hu na thevhekano yone, fhedzi hu na zwidodombedzwa zwo linganaho zwi no ita uri tshiđori tshi pfale. (7)
<b>U ELELA</b>	Mugudi u anzela u ima, a tshi timatima na u dovholola maipfi kana mafurase. (1-2)	Mugudi u a ima tshiňwe tshifhinga, a tshi timatima na u dovholola maipfi kana mafurase. (3-4)	Mugudi u anetshela tshiđori nga u elela, a tshi ima tshiňwe tshifhinga, a tshi timatima kana u dovholola maipfi kana mafurase. (5-6)	Mugudi u anetshela tshiđori nga u elela nahone a tshi đifulufhela, a sa imi na u timatima kana u dovholola maipfi kana mafurase. (7)

**1.2: FONIKI**

<b>TSHIPIKWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>U topola vhushaka vhushaka ha mibvumo ya mañwe a małedere (pfalandothe na themba.)</b></li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hezwi kha vha zwi ite kha Vhege ya 8, nga tshifhinga tsha U vhala na Vhagudi Hu na U sumbiwa Nđila.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha dzudze vhagudi vha ite nyito ya u vhala nga vhavhili kana u ita foniki vhe kha phere.</li> <li>Vhudzuloni ha u vhidza zwigwada uri zwi đe ćafulani yavho, kha vha vhidze vhagudi nga muthihi nga muthihi.</li> <li>Kha vha vhe vhe na bammbiri li songo ńwalwaho tshithu na penisela zwi no đo shumiswa nga vhagudi.</li> <li>Kha vha vhidzelele mibvumo ya 4 ye vha i funza vha ri vhagudi vha i ńwale. Tshi tevhelaho, kha vha vhe vhe na bammbiri lo ńwalwaho mibvumo yođhe ye vha i funza. Kha vha sumbe małedere a 4 vha ri vhagudi vha bule mibvumo.</li> <li>Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </ul>

<b>RUBIRIKI</b>	<b>ŁEVEŁE YA 1 VHUIMO /MPIMO WA 1-2</b>	<b>ŁEVEŁE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4</b>	<b>ŁEVEŁE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6</b>	<b>ŁEVEŁE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA 7</b>
<b>U TOPOLA MIBVUMO NGA U TOU THETSHELESA</b>	Mugudi u kona u ńwala mibvumo ya 0 kana 1 kha ya 4. (1-2)	Mugudi u kona u ńwala mibvumo ya 2 kha ya 4. (3-4)	Mugudi u kona u ńwala mibvumo ya 3 kha ya 4. (5-6)	Mugudi u kona u ńwala mibvumo ya 4 kha ya 4. (7)
<b>U TOPOLA MIBVUMO YO TOU ńWALIWAHO</b>	Mugudi u kona u topola mibvumo ya 0 kana 1 nga ngona. (1-2)	Mugudi u kona u topola mibvumo ya 2 nga ngona. (3-4)	Mugudi u kona u topola mibvumo ya 3 nga ngona. (5-6)	Mugudi u kona u topola mibvumo ya 4 nga ngona. (7)

**1.3: U VHALA**

<b>TSHIPIKWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U vhalela n̄tha zwi no bva buguni e kha Ɂevele yawe.</li> <li>U shumisa maipfimadowelwa kha u dikhouda maipfi.</li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hezwi zwi nga itiwa kha Vhege ya 6 u swika kha Vhege ya 7.</li> <li>Hezwi kha vha zwi ite nga tshifhinga tsha U vhala nga Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nga tshifhinga tsha ‘U vhala nga Tshigwada Hu na U sumbiwa Ndila’ kha vha vhidze muraðo muñwe na muñwe wa tshigwada uri a ðe a vha vhalele e ethe.</li> <li>Tshi tevhelaho, kha vha ri mugudi a vhalele n̄tha zwi no bva kha mañwalwa o teaho Ɂevele yawe. Kha vha vhe na vhuñanzi uri mañwalwa aya a katela na maipfi a no vhalea (dikhoudaea.)</li> <li>Kha vha linge vhagudi vha tshi khou shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </ul>

RUBIRIKI	ɁEVELE YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	ɁEVELE YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	ɁEVELE YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	ɁEVELE YA 4 VHUIMO / MPIMO WA HA 7
<b>U ELELA</b>	Mugudi u anzela u tima-tima musi a tshi khou vhala, u a fhumula musi a tshi swika kha maipfi ane a si a ðivhe kana a pfuka maipfi ane a si a ðivhe, nahone u a dovhola maipfi na mafurase. (1-2)	Mugudi u vhala a tshi ita a tshi ima tshifhinga tshilapfu ha a tshi tima-tima. Mugudi u na ‘zwikhala zwi no haka’ zwine a kondelwa u fhira khazwo. (3-4)	Mugudi u ita a tshi vhala a tshi kañudza mutevhetsindo. Mugudi u a kondelwa nga maipfi magede (mañwe maipfi) na nga / kana nga zwivhumbeo zwa mafhongo. (5-6)	Mugudi u vhala a tshi elela na u ita a tshi awela. Mugudi u a kona u ðikhakhulula musi a tshi vhala maipfi a no kondāna / kana zwivhumbeo zwa mafhongo. (7)
<b>ZWIKILI ZWA U DIKHOUDA</b>	Mugudi u ñoda thikhedzo nnzhi ya foniki i no bva kha mudededzi / mugudisi uri a vhale ipfi l̄ine a si li ðivhe. Mugudi u a balelwa u ñukhukanya maipfi a bva madungo kana mibvumo. Mugudi u ðivha maipfimadowelwa / maipfimaanzi mañukutuku. (1-2)	Mugudi u lingeda u shumisa foniki kha u vhala maipfi ane a si a ðivhe fhedzi u ñoda thuso ya mudededzi / mugudisi. Mugudi u a kona u ñukhukanya maipfi a bva madungo kana mibvumo a tshi thusiwa nga mudededzi / mugudisi. Mugudi u ðivha maipfimadowelwa / maipfimaanzi manzhi. (3-4)	Mugudi u shumisa foniki na ñhalusamadungo (syllabification) kha u bula maipfi ane a si a ðivhe, fhedzi tshiñwe tshifhinga u a ñoda thuso ya u vanganya/ ñanganya mibvumo ya ita ipfi. Mugudi u ðivha maipfimadowelwa / maipfimaanzi manzhi. (5-6)	Mugudi u shumisa foniki na ñhalusamadungo (syllabification) kha u bula maipfi ane a si a ðivhe, nahone u a kona u vanganya/ ñanganya mibvumo ya ita ipfi. Mugudi u ðivha maipfimadowelwa / maipfimaanzi oþhe e a funziwa manzhi. (7)

**1.4: U VHALELA U PFEESA**

<b>TSHIPIKWA</b>	<p><b>U bvumba zwine tshiṭori tsha amba a tshi shumisa zwifanyiso.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tevhekanya zwiwo zwiraru nga thevhekano yone.</li> <li>• U topola thaidzo ya u ranga i no bveledza tshiṭori.</li> <li>• U topola thevhekano ya zwiwo.</li> <li>• U fhindula mbudzisothalutshedza sa ‘Ni vhona u nga...? / Ndi ngani...?’</li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hezwi zwi nga itwa tshifhinga tshiñwe na tshiñwe u bva kha Vhege ya 4 u swika kha Vhege ya 6</li> <li>• Hezwi kha vha zwi ite musi vhagudi vho dzula vha tokomelwa vha tshi khou ita nyito ya u ነwala.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kha vha shumise tshiṭori tsha u vhala na vhagudi tsha vhege yo fhelaho.</li> <li>• Kha vha dzudze kiłasi uri i shume mushumo uyu.</li> <li>• Nga murahu, kha vha vhidze vhagudi nga muthihi nga muthihi vha ደe desikeni yavho vha fhedzise u lingiwa.</li> <li>• Kha ri vhudzise mugudi muñwe na muñwe mbudziso dzi tevelaho:</li> </ul> <p><b>Thevhekano</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ho bvelela mini mathomoni a tshiṭori?</li> <li>2 Ho bvelela mini magumoni a tshiṭori?</li> <li>3 Ho bvelela mini nga murahu ha ...</li> <li>4 Ho bvelela mini u thoma: ... kana...</li> </ol> <p><b>U bvumba/ U humbulela</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tshi tevelaho, kha vha sumbedze vhagudi zwifanyiso zwi no bva kha tshiṭori tshire a vha athu u tshi pfa.</li> <li>2 Zwino, kha vha ri vhagudi vha vha vhudze uri vha vhona u nga ho bvelela mini kha tshiṭori, nge vha sedza zwifanyiso.</li> <li>• Kha vha linge mugudi muñwe na muñwe vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </ol>

RUBIRIKI	LEVEL YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	LEVEL YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	LEVEL YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	LEVEL YA 4 VHUIMO / MPIMO WA HA 7
<b>THEVHEKANO</b>	Mugudi ha koni u dubekanya thevhekano ya zwiwo zwi re kha ሥንውልwa nga ngona. (1-2)	Mugudi ha koni u a kona u dubekanya thevhekano ya ya zwiñwe zwa zwiwo zwi re kha ሥንውልwa nga ngona musi a tshi tou thusiwa. (3-4)	Mugudi ha koni u a kona u dubekanya thevhekano ya ya zwiwo zwi re kha ሥንውልwa nga ngona fhedzi u a ongolowa.(4-6)	Mugudi ha koni u a kona u dubekanya thevhekano ya ya zwiwo zwi re kha ሥንውልwa nga ngona. (7)
<b>U BVUMBA / U HUMBULELA</b>	Mugudi u a kundelwa u humbulela nga ngona nga ha tshiṭori. (1-2)	Mugudi u a kona u humbulela zwiñkuñku nga ha tshiṭori fhedzi a songo khakha. (3-4)	Mugudi u kona u humbulela a songo khakhesa nahone a tshi bula zwidodombedza nga ha tshiṭori. (5-6)	Mugudi u kona u tshoñhe humbulela hu re na tsivhudzo nahone a tshi bula zwidodombedza nga ha tshiṭori. (7)

### 1.5: MUÑWALO

<b>TSHIPIKWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U ñwala maledere mañuku nga ngona.</li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha zwi ite nga tshifhinga tsha ngudo ya muñwalo nga Musumbuluwo kha Vhege ya 8.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha thuse vhagudi u lugisa bugu dzavho dza thesite, nga u ñwala nomboro 1–8 kha lumeme/matungo lwa siatari.</li> <li>Kha vha vhidzelele mibvumo ya 8 ye vhana vha i guda, vha vha vhudze uri vha i ñwale tsini na nomboro yone.</li> <li>Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi musi ngudo yo no fhela.</li> <li>Kha vha ite na u vhea liço kha vhagudi musi wa ngudo dza muñwalo, vha ḥole bugu dzavho dza u ñwalela vha tshi itela u vhona mvelaphanda na khaedu dzi re hone.</li> </ul>

RUBIRIKI	LEVEL YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	LEVEL YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	LEVEL YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	LEVEL YA 4 VHUIMO / MPIMO WA HA 7
<b>KUVHUMBELWE KWA MALEDERE (kha thesite)</b>	Mugudi u kondelwa nga u ñwala maledere mañuku a 1-2 nga ngona. (1-2)	Mugudi u u ñwala maledere mañuku a 3-4 nga ngona. (3-4)	Mugudi u u ñwala maledere mañuku a 5-6 nga ngona. (5-6)	Mugudi u u ñwala maledere mañuku a 7-8 nga ngona. (7)
<b>MBONO DZA U ANGAREDZA DZA MUÑWALO</b>	Mugudi u kondelwa nga u kopolola na u ñwala fhungo nga ngona. Hu na vhukhakhi vhunzhi malugana na kuvhumbelwe kwa maledere, zwikhala vhukati ha maipfi, na u shumisa saidzi i no fana ya maledere. Mugudi u ñwala nga u ongolowa. (1-2)	Mugudi u anzela kopolola na u ñwala fhungo nga ngona. Hu na vhukhakhi hu si gathi vhunzhi malugana na kuvhumbelwe kwa maledere, zwikhala vhukati ha maipfi, na u shumisa saidzi i no fana ya maledere. Mugudi u ñwala nga u ongolowa. (3-4)	Mugudi u kopolola na u ñwala fhungo nga ngona. Mugudi a nga khwinisa u ñwala nga luvhilo kana nga vhudele. (5-6)	Mugudi u kopolola na u ñwala fhungo nga ngona, ngavhudile na nga luvhilo lu no vhonala. (7)

#### 1.6: U NWALA

<b>TSHIPIKWA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>U ola tshifanyiso a tshi pfukisa mulaedza.</li> <li>U kopolola khephusheni na mafhungo.</li> </ul>
<b>KUITELE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha zwi ite vha tshi shumisa ngudo ya muñwalo Vhege ya 7 kana Vhege 8.</li> </ul>
<b>NYITO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kha vha ite ngudo ya u ñwala i no ḥoda vhagudi vha tshi ola tshifanyiso tshi no pfukisa mulaedza wavho vhone vhane – zwi songo vha two kopiwaho zwi tshi bva kha zwa mudededzi, tsumbo,: zwithu zwine nda takalela u ita.</li> <li>U bva afho, kha vha ɻee vhagudi ndaela ya u kopolola fureme ya khephusheni pfufhi i tshi bva kha bodo, khathihi na u ñwala ipfi ḥithihi ḥa khephusheni, sa tsumbo: Ndi takalela u _____.</li> <li>Kha vha kuvhanganye bugu dza vhagudi nga murahu ha saikiɻi ya u ñwala.</li> <li>Kha linge zwe mugudi muñwe na muñwe a ñwala vha tshi shumisa rubiriki i re afho fhasi.</li> </ul>

RUBIRIKI	LEVEL YA 1 VHUIMO / MPIMO WA 1-2	LEVEL YA 2 VHUIMO / MPIMO WA 3-4	LEVEL YA 3 VHUIMO / MPIMO WA 5-6	LEVEL YA 4 VHUIMO / MPIMO WA HA 7
<b>TSHIFANYISO: ZWI PFESESEA NA ZWA ENE MUÑE</b>	Tshifanyiso itshi tshi a kondà u pfectesea, kana a si tshawe ene muñe – o kopolola tsumbo ya mudededzi. (1-2)	Tshifanyiso itshi tshi a pfectesea nahone ndi tshawe ene muñe nahohu na hune tsha yelana na tsumbo. (3-4)	Tshifanyiso tshi a leluwa u tshi pfectesa, ndi tshawe ene muñe nahone tshi bva khae. (5-6)	Tshifanyiso tshi a leluwa u tshi pfectesa ndi tshawe ene muñe nahone tshi bva khae nahone tshi na vhutsila ngomu. (7)
<b>KHEPHUSHENI</b>	Mugudi u a kondelwa nga u kopolola fureme ya khephusheni, nahone ha fhedzisi khephusheni. (1-2)	Mugudi u a kopolola fureme ya khephusheni, fhedzi ha fhedzisi khephusheni, kana u ita vhukhakhi vhunzhi. (3-4)	Mugudi u a kopolola fureme ya khephusheni, a fhedzisa khephusheni, fhedzi hu na vhukhakhi vhuthihi fhedzi. (3-4)	Mugudi u a kopolola fureme ya khephusheni nahone u fhedzisa khephusheni nga ngona. (3-4)